

SMALL GROUP DISCUSSION GUIDE

Para sa tibuok semana, Hunyo 18-24, 2023

“ANG PAGPASIDUNGOG SA DIOS”

ALANG SA PAGSUGOD

Ngadto sa facilitator: Gamita kini nga seksyon sa pagpaila sa hilisgutan. Kon mahimo, paghatag ug mubo nga recap sa sermon.

Pagpaambit og usa ka halandumon nga punto, usa ka espirituhanon nga leksyon, usa ka personal nga aplikasyon, usa ka pangutana, o usa ka butang nga nakahagit kanimo gikan sa wali sa miaging Domingo.

Nakadungog na tingali kamo niining komon nga pangutana: Kung hatagan ka ug P100 milyones, unsa imong buhaton niini?

DISCUSSION SA GRUPO

Basaha 1 Cronicas 29

1. Unsay nagtukmod kang David sa pagtanyag sa iyang pag-ampo sa pagdayeg ug pagpasalamat diha sa 1 Cronicas 29:10-16? Sa unsang paagi kini nagpakita sa iyang pagsabot sa pagkadako ug pagkasoberano sa Diyos? Unsa ang pipila ka espesipikong mga bahin sa kinaiya sa Diyos nga giila ni David sa iyang pag-ampo?
2. Ipaambit ang imong mga obserbasyon sa papel sa pagpangulo sa pagdasig ug pagmando sa pagkamanggihatagon, ingon sa gipakita ni Haring David. Sa unsang paagi ang Kristohanong mga lider (sama sa mga lider sa negosyo, mga propesyonal, mga ginikanan, mga ministro, mga lider nga estudyante, ug uban pa) karon makadasig ug makapalihok sa uban sa pag-apil sa mga buhat sa manggihatagon nga paghatag ug pagserbisyo?
3. Basaha ang 2 Corinto 9:7. Ang katawhan sa Israel andam nga mihatag ug uban ang malipayong kasingkasing. Unsay kahulogan sa isa ka tawo nga maingon nga usa ka malipayon nga manggihatagon? Unsa kahay hitsura niini sa imong kinabuhi?
4. Unsa ka importante ang kwarta ug bahandi para nimo? Ang sermon nagpahinumdom kanato nga ang mga sukdanang mga atong gibasehan sa atong mga desisyon sa panalapi nag-ingon og daghan mahitungod sa kung unsa ka dako naghupot ang kuwarta sa atong kinabuhi. Aduna ka bay mga criteria nga imong gigamit sa paghimo sa pinansyal nga mga desisyon? Kung buhaton nimo, unsa kini? Kung dili ka, ngano?
5. Basaha ang 2 Corinto 8:1-9. Sa unsang paagi ang panig-ingnan sa mga simbahan sa Macedonia naghagit sa atong modernong pagsabot sa bahandi, kabtangan, ug pagkamanggihatagon? Unsa ang pipila ka mga butang nga makababag sa atong abilidad sa pagdawat sa usa ka manggihatagon nga estilo sa kinabuhi?
6. Aplikasyon. Susiha ang imong kasamtangang mga batasan sa panalapi, mga gawi ug mga pagpili sa kinabuhi. Unsa nga mga pagbag-o ang kinahanglan nimong buhaton aron mahiuyon ang imong paggasto, pagtipig, ug paghatag nga adunay pagsabut nga ikaw usa ka tinugyanan ug dili usa ka tag-iya?

7. Aplikasyon. Hunahuna ang tahas sa tinuyo ug pagkamahunahunaon sa pagpasidungog sa Dios. Unsaon nimo pag-ugmad ang usa ka adlaw-adlaw nga batasan sa tinuyo nga pagpangita sa pagpasidungog sa Dios sa tanang aspeto sa imong kinabuhi?

SUNOD NGA MGA LAKANG

Atong pasidunggan ang Dios sa tanan nga anaa kanato.

- ☐ Akong itugyan ang tanang aspeto sa akong panalapi ngadto sa giya ug direksyon sa Dios.
- ☐ Akong tinguhaon ang paghimog maalamong mga pagpili sa panalapi nga nahiuyon sa kabubut-on sa Diyos ug nagpasidungog sa iyang ngalan.
- ☐ Akong gamiton ang akong kwarta ug mga kahinguhaan sa pagpauswag sa gingharian sa Dios ug pagpanalangin niadtong nanginahanglan.
- ☐ Akong ugmaron ang mas lawom nga koneksyon sa Diyos matag adlaw pinaagi sa pag-ampo ug mas lig-on nga pagsalig sa iyang grasya ug kaluoy.

Ayaw kalimot sa:

- ☐ Pag-agi sa mga debosyonal kada adlaw niining semanaha.
- ☐ Pagbaton ug regular nga adlaw-adlaw nga oras sa pag-ampo ug pagbasa sa Pulong sa Diyos.

ALANG SA PAGTAPOS

Tapusa ang sesyon pinaagi sa paggahin og panahon sa pag-ampo alang sa usag usa. Ikonsiderar ang mosunod samtang mag-ampo ka:

- Pag-ampo alang sa usa ka nabag-o nga kasingkasing nga nagtinguha sa pagpasidungog sa Dios sa imong salapi, nga nag-ila sa iyang pagpanag-iya sa tanan nimong mga kahinguhaan.
- Pag-ampo alang sa kaalam sa paghimo og maalamon nga mga pagpili sa panalapi nga nahiuyon sa kabubut-on sa Dios.
- Pag-ampo alang sa mga relasyon nga motubo uban sa ubang mga sumusunod ni Kristo, nga kamo magdasig ug mag-atiman sa usag usa.
- Pag-ampo alang sa imong wala pa naluwag nga pamilya, mga higala, ug mga minahal.
- Pag-ampo alang sa proteksyon, probisyon, pag-ayo ug kahupayan alang sa tanan nga nag-antus sa pisikal, emosyonal, mental ug espirituhanong kasakit.

BIBLE READING GUIDE

Hunyo 19	1 Timoteo 1
Hunyo 20	1 Timoteo 2
Hunyo 21	1 Timoteo 3
Hunyo 22	1 Timoteo 4
Hunyo 23	1 Timoteo 5
Hunyo 24	1 Mga Cronicas 29
Hunyo 25	Pinadayag 2:1-7